

A colorful illustration of a young African girl with dark skin, large brown eyes, and two braids. She is wearing a grey sweater over a white collared shirt. To her right is a branch with several green, oval-shaped fruits and green leaves. The background is a gradient from blue at the top to orange and yellow at the bottom.


Khalai u amba na zwitavhiwa.

Ursula Nafula
Tshivenda



Ho yu ndi
Khalai.
U na minwaha ya sumbe.
Dzina lawe li amba
wavhudi nga luambo
lwawe lwa Lubukusu.

Khalai u vuwa a tshi amba
na muri wa muswiri. "Ndi
khou humbela muri wa
muswiri, hula uri fhe
maswiri o vhibvaho."





Khalai a tshimbila a tshiya tshikoloni. Ndilani u amba na hatsi."Ndi khou humbelia hatsi vhu hule vhu vhe vhudala vhu songo oma."

Khalai a posa maluvha a dakani. "Ndi khou humbela maluvha kha dzule o naka uri ndi a dzehenise kha mavhudzi anga."





Tshikoloni, Khalai u amba
na muri vhukati ha
fhethu.Ndi khou humbela
muri u bvise matavhi
mahulu u ri ri kone u vhala
fhasi ha murunzi wao.”

Khalai u amba na fhethu u mona na tshikolo. "Ri khou humbela uri u hule nga maanda u thivhe vhatu vhavhi u dzena nga ngomu.





Musi Khalai a tshi vhuya u
bva tshikoloni, u dalela
muri wa muswiri. Miswiri
yo no vhibva naa?" hu
vhudzisa Khalai.

“Miswiri I kha di vha
midala” Khalai a neta. “Ndi
do u vhona matshelo
muswiri,” hu amba Khalai.
“Khamusi u do vha na
miswiri yo vibvaho
yanga!”




Khalai u amba na zwitavhiwa.

Writer: Ursula Nafula

Illustration: Jesse Pietersen

Translated By: Yvonne mulovhedzi

Language: Tshivenda



© African Storybook Initiative, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org

A Saide Initiative